

Odiyifo Hagai Nhoma

Asɔredansi Ho Nkaebɔ

¹ Osram a eto so asia no da a edi kan wo
Ohene Dario adedi afe a eto so abien so no,
AWURADE nam Odiyifo Hagai so, de asem maa
Sealtiel babarima ne Yuda amrado Serubabel ne
ɔsɔfopanyin Yehosadak babarima Yosua. ² Asem
a Asafo AWURADE ka ni: “Nnipa no reka se, ‘Bere
no nya nnuu se wosi AWURADE fi no.’”

³ Afei, AWURADE de saa asem yi faa Odiyifo
Hagai so: ⁴ “Saa bere yi a me fi yi abubu yi na mo
de, motete mo afi a woaduradura mu yi ana?”

⁵ Asem a, Asafo AWURADE ka ni: “Munnwen mo
akwan ho yiye. ⁶ Muduaa bebree, nanso mutwaa
kakraa bi. Mudidi, nanso mommee. Monom,
nanso osukom de mo ara. Mohye ntade, nanso
enka mo hyew. Munya akatua, na mode gu sika
nkotoku a woatutu mu atokuru mu.”

⁷ Asem a Asafo AWURADE ka ni: “Munnwen mo
akwan ho yiye. ⁸ Afei momforo nkɔ nkoko no
atifi, na momfa nnua mmra mmesi me fi no. Na
m'ani begye ho, na woahye me anuonyam.” Saa
na AWURADE ka. ⁹ “Mo ani daa bebree so, nanso
eyee kakraa bi. Na mode baa fie no, miuwu gui.
Dɛn ntia?” Efise, “me fi abubu.” Saa na Asafo
AWURADE ka, “bere a mo ani abere resisi mo afi
no. ¹⁰ Mo nti na ɔsoro akyere obosu agyina, na
asase nso akyere mo nnɔbae. ¹¹ Mahye ɔpɛ se,

ensi mo mfuw ne nkoko* so; ɔpε a εbεhyew mo atoko ne mo bobe ne mo ngodua ne mo nnɔbae, εbεyε ɔpε a ebesi mo ne mo anantwi mu, na asee dwuma biara a mode mo nsa adi.”

Nkaebɔ No Sodi

¹² Na Sealtiel babarima Serubabel, ɔsɔfopanyin Yehosadak babarima Yosua ne Onyankopɔn nkurɔfo nkae no tiee asem a efi AWURADE, wɔn Nyankopɔn, ne Odiyifo Hagai a AWURADE, wɔn Nyankopɔn, asoma no no. Na nnipa no de osuro maa AWURADE. ¹³ Na Hagai, AWURADE somafo no, de saa asem yi a efi AWURADE nkyen maa nkurɔfo no: “Meka mo ho.” Saa na AWURADE se. ¹⁴ Eno nti, AWURADE kanyan Sealtiel babarima Serubabel a ɔyε Yuda amrado, ɔsɔfopanyin Yehosadak babarima Yosua ne Onyankopɔn nkurɔfo nkae no nyinaa. Wobefi wɔn adwuma a εwɔ Asafo AWURADE, wɔn Nyankopɔn, fi no ase, ¹⁵ wɔ ɔhene Dario adedi afe a εto so abien no, ɔsrām a εto so asia no da a εto so aduonu anan no.

2

Asɔredan No Anuonyam

¹ Da a εto so aduonu baako wɔ ɔsrām a εto so ason no, AWURADE de asem faa Odiyifo Hagai so se: ² “Ka eyi kyere Sealtiel babarima Serubabel a ɔyε Yuda amrado ne ɔsɔfopanyin Yehosadak babarima Yosua ne Onyankopɔn nkurɔfo nkae a wɔwɔ asase no so hɔ no. Bisa wɔn se, ³ ‘Mo a moaka yi mu hena na ohuu saa ofi yi anuonyam

* **1:11** Nkoko—Wɔyε atrapoe seso a εtrew wɔn nkoko so na wɔatumi adɔw, adua, atwa.

senea na ete kan no? Muhu no dən nnə? Ḳnyə mo se ense hwee mprempren ana? ⁴ Enti Serubabel, nya akokoduru mprempren.' Saa na AWURADE se, 'Oṣṣopanyin Yehosadak babarima Yosua, nya akokoduru. Mo nnipa a mowə asase no so mprempren no, munnya akokoduru. AWURADE na ose. Munnya akokoduru na monyə adwuma, efise, meka mo ho.' Saa na Asafo AWURADE ka. ⁵ 'Eyi ne apam a me ne mo yee bere a mufi Misraim. Me Honhom ka mo ho. Eno nti munnsuro.'

⁶ "Eyi ne asem a Asafo AWURADE ka. 'Erenkye biara, mewosow ḡsoro ne asase bio. Mewosow po tamaa ne asase kesee nso. ⁷ Mewosow aman nyinaa, na aman nyinaa anidaso bęba, na mede anuonyam bęhye saa ofi yi ma.' Saa na Asafo AWURADE se. ⁸ 'Dwete no yee me de. Na sikakökoo yee me de.* Saa na Asafo AWURADE se. ⁹ 'Saa ofi yi anuonyam bękoron asen n'anuonyam a atwa mu no.' Saa na Asafo AWURADE ka. 'Na mëma asomdwoe aba ha.' Me, Asafo AWURADE na makasa."

Osetie Mu Nhyira Ho Bęhye

¹⁰ Ḍhene Dario adedi mfe abien mu, ḡsram a eto so akron no da a eto so aduonu anan, AWURADE kaa saa asem yi kyerees Odiyifo Hagai. ¹¹ "Asem a Asafo AWURADE ka ni: 'Mummisa asəfo no nea mmara no ka. ¹² Se nam kronkron bi hye obi atade mmuano mu, na se ho koka brodo anaa abɔmu, nsa anaa ngo anaa aduan foforo bi a, eno nso bęye kronkron ana?'"

* **2:8** Dwete...sikakökoo: Wode dwete ne sikakökoo ba maa wode sii Salomo asoredan (1 Be 29.2,7).

Asɔfo no buae se: “Dabi.”

¹³ Na Hagai bisae se, “Na sɛ obi nso de ne ho ka funu de gu ne ho fi, na ɔde ne ho twitwiw nneɛma a wɔabobo din yi bi ho a na wɔagu ho fi ana?”

Na asofo no buae se, “Yiw.”

¹⁴ Afei, Hagai kae se, “‘Saa ara na nnipa no ne saa ɔman yi te.’ Saa na Awurade se. ‘Biribiara a wɔyɛ ne biribiara a wɔde ba no ho agu fi.

¹⁵ “Enti efi nne, munnwen saa ade yi ho yiye. Monkae senea na nneɛma te, ansa na moreto AWURADE asɔredan no fapem no. ¹⁶ Bere a mod-wene sɛ mubenya nnɔbae susukoraa aduonu no, munyaa du pɛ. Bere a mode mo ani buu sɛ mubenya galɔn aduonum afi nsakyibea no, munyaa aduonu pɛ. ¹⁷ Memaa ɔyare a ɛsɛe nnɔbae, εbɔ ne mparuwbo bɛsɛee mo nsa ano nnwuma nyinaa. Nanso moampɛ sɛ mobesan aba me nkyɛn. Saa na AWURADE se. ¹⁸ Efi ɔsrampɛ a eto so akron, da a eto so aduonu anan no, munnwen da a wɔtoo AWURADE asɔredan fapem no ho yiye. ¹⁹ Aba bi aka asan no so ana? Ebisi nne, bobe, borɔdɔma, atoaa ne ngodua asow wɔn aba ana?

“‘Efi saa da yi rekɔ no, mehyira mo.’”

Bɔ A Wɔahye Serubabel

²⁰ AWURADE asɛm baa Hagai nkyɛn ne mprenu so wɔ ɔsrampɛ a eto so aduonu anan: ²¹ “Ka kyere Serubabel a ɔyɛ Yuda amrado no se, merebewosow ɔsoro ne asase. ²² Mebutuw ahengua, na masɛe ananafo aheman no tumi. Mɛdan wɔn nteaseɛnam ne wɔn a wɔka no

Hagai 2:23

v

Hagai 2:23

abutuw. Aponkɔ akafo no mfoa bεbobo wɔn ho
wɔn ho ama wɔatoto.

²³ “‘Da no’ Asafo AWURADE na ɔka, ‘Mεfa wo,
Sealtiel babarima, me somfo Serubabel, mεfa
wo se nsɔwano kaa, efise mayi wo.’ Me Asafo
AWURADE, na makasa.”

**Biblica® Wonhia εho kwamma nhoma
Asante Twi Nkwa Asem™
Twi: Biblica® Wonhia εho kwamma nhoma Asante
Twi Nkwa Asem™ (Bible)**

copyright © 2020 Biblica, Inc.

Language: Asante Twi (Twi)

Dialect: Asante

Translation by: Biblica, Inc.

This work is made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Biblica® is a trademark registered by Biblica, Inc., and use of the Biblica® trademark requires the written permission of Biblica, Inc. Under the terms of the CC BY-SA license, you may copy and redistribute this unmodified work as long as you keep the Biblica® trademark intact. If you modify a copy or translate this work, thereby creating a derivative work, you must remove the Biblica® trademark. On the derivative work, you must indicate what changes you have made and attribute the work as follows: "The original work by Biblica, Inc. is available for free at www.biblica.com and open.bible."

Notice of copyright must appear on the title or copyright page of the work as follows:

Biblica® Open Asante Twi Contemporary Bible™

Copyright © 1996, 2020 by Biblica, Inc.

"Biblica" is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

You must also make your derivative work available under the same license (CC BY-SA).

If you would like to notify Biblica, Inc. regarding your translation of this work, please contact us at <https://open.bible/contact-us>.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this

translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2021-06-30

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Feb 2024 from source files dated 29 Jan 2022

14163569-3294-53ff-a970-30b3c0d1f237